

250/14-10-13620/2

01.12. 2014.

UGOVOR
O NABAVCI I UGRADNJI ALUMINIJSKIH ŽALUZINA
NA SLUŽBENIM PROSTORIJAMA AGENCIJE
U BARU I UGRADNJA PROZORA U PLAVU

Između:

- 1. Agencije za nacionalnu bezbjednost**, Bulevar Revolucije br.1 – Podgorica, PIB 02445301, koju zastupa **direktor, Boro Vučinić** (u daljem tekstu: **INVESTITOR**) i
- „ GKM ” d.o.o.** ul.Crnogorskih serdara, bb iz Podgorice, PIB 02799618, koju zastupa **direktor Goran Pešić** (u daljem tekstu: **IZVOĐAČ**).

I PREDMET UGOVORA

Član 1

Predmet Ugovora je nabavka i ugradnja aluminijskih žaluzina na službenim prostorijama Agencije u Baru i zamjena i ugradnja prozora u Plavu, po Pozivu za javno nadmetanje (šoping metodom) broj 250/14-10-11711/2 od 20.10.2014. godine, Odluci o izboru najpovoljnije ponude od broj 250/14-10-13223 od 17.11.2014. godine i prema ponudi Izvršioca broj 93/14 od 31.10.2014. godine prema sljedećoj specifikaciji:

SPECIFIKACIJA RADOVA

I. ALUMINIJSKIH ŽALUZINA ZA PROZORE U BARU

	Boja	Dimenzije	Komada
Grilja sa pokretnim perima	Al - RAL	135/190	12
Grilja sa fiksnim perima	Al - RAL	125/115	12
Grilja sa pokretnim perima	Al - RAL	85/230	12
Grilja sa fiksnim perima	Al -RAL	80/110	12

NAPOMENA:

- Izrada se vrši od aluminijskih profila
- Završna obrada aluminijskih profila je sive boje RAL 90006 ili ekvivalent
- Aluminiski profil tipa: Feal , Elvial ili Alumil ili ekvivalent
- Profili treba da posjeduju odgovarajuće sertifikate kontrole kvaliteta
- Sertifikati profila u skladu sa normom ISO 9001
- Pokretne pozicije opremljene odgovarajućim mehanizmima
- Mehanizmi za pokretanje pera tipa BBC ili ekvivalent
- Mehanizmi aluminiski ili od nerđajućeg čelika
- Mehanizmi sertifikovani normom ISO 9001
- Montaža pozicija šrafljenjem u zid (betonski šarafi)
- Dodatno zaptivanje rupa da se osigurava korišćenjem silikona
- Dodatno vezivanje pozicija pomoću pur pjene
- Vezivni materijali moraju biti otporni na atmosferske uticaje
- Predvidjeti završnu obradu pozicija sa odgovarajućim akrilnim silikonom

II. DIMENZIJA PROZORA NA PROSTORIJI AGENCIJE U PLAVU

- 1. 1250 mm x 1750 mm. kom. 1**
- 2. grilja sa pokretnim perima istih dimenzija.....kom. 1**

II VRIJEDNOST RADOVA

Član 2

Vrijednost radova iz člana 1 ovog Ugovora, prema usvojenoj ponudi Izvođača, sa uračunatim PDV-om, iznosi **11.015,40 €**.

U cijenu je uračunat PDV.

Stvarna vrijednost radova utvrdiće se nakon njihovog završetka na osnovu stvarno izvedenih količina evidentiranih u građevinskoj knjizi i obostrano ovjerenih od strane Izvođača i nadzornog organa Investitora, uz primjenu jediničnih cijena iz prihvaćene ponude.

Član 3

Plaćanje po ovom Ugovoru izvršiće se na žiro račun Izvođača, broj 530-18296-27 kod NLB Montenegro banke, na sljedeći način: po završetku radova na osnovu ispostavljene i ovjerene konačne situacije.

ROK IZVOĐENJA RADOVA

Član 4

Izvođač se obavezuje da sa radovima otpočne odmah nakon potpisivanja ugovora i da ih završi po dinamici izvođenja radova, odnosno u roku od 20 dana od dana potpisivanja ugovora.

Član 5

Izvođač radova ima pravo na produženje roka za izvođenje radova, uz saglasnost Investitora, u slučaju:

- bitnih izmjena u tehničkoj dokumentaciji, koje se nijesu mogle predvidjeti ili
- više sile (elementarne, vremenske nepogode, i sl.)

Produženje roka konstatuje se upisom u građevinski dnevnik od strane predstavnika ugovornih strana i reguliše se aneksom ugovora.

Član 6

Ukoliko Izvođač svojom krivicom dovede u pitanje završetak radova u ugovorenom roku, Investitor ima pravo da na ime ugovorene kazne naplati penale u visini 0,3% od ugovorene cijene za svaki dan prekoračenja roka.

OBAVEZE INVESTITORA

Član 7

Investitor se obavezuje da:

- pismenim putem obavijesti Izvođača o licu ili licima koje će voditi nadzor nad izvođenjem radova;
- omogućće nesmetano izvođenje radova koji su predmet ovog Ugovora.

OBAVEZE IZVOĐAČA

Član 8

Izvođač je dužan da u roku od pet dana od dana uvođenja u posao izradi i dinamički plan izvođenja radova i dostavi ih Investitoru.

Član 9

Izvođač je obavezan da za uredno i blagovremeno izvršenje radova koji su predmet ovog Ugovora, obezbijedi i angažuje dovoljan broj tehničkog osoblja i radnika prema strukturi koja obezbijeduje uspješno izvođenje radova i da na gradilište dopremi potrebnu i kvalitetnu mehanizaciju i opremu koja mora imati ateste o ispravnosti i HTZ normative.

Izvođač je obavezan da prije početka radova obavijesti Investitora o imenovanju ovlašćenog lica koje će rukovati izvođenju radova.

Član 10

Izvođač je dužan, da u vezi sa izvođenjem radova, koji su predmet ovog Ugovora, svakodnevno i uredno vodi propisanu dokumentaciju i istu podnosi nadzornom licu na saglasnost.

Član 11

Izvođač je dužan da na gradilištu preduzme mjere zaštite na radu, obezbjeđenja sigurnosti susjednih objekata i radova, opreme, instalacije, radnika, saobraćaja, okoline i imovine, neposredno je odgovoran za naknadu štete koji izvođenjem ugovorenih radova pričinu trećim licima, njihovoj imovini ili imovini Investitora. Troškove sprovođenja mjera zaštita snosi Izvođač.

GARANTNI ROK

Član 12

Od dana primopredaje radova Izvođač garantuje za kvalitet izvedenih radova u period od 2 godine na zanatske radove.

Izvođač je dužan da o svom trošku otkloni sve nedostatke na izvedenim radovima koji se pokažu u toku garantnog roka iz stava 1 ovog člana.

Ukoliko Izvođač ne postupi po zahtjevu, u roku od 7 dana od dana poziva Investitora, Investitor ima pravo da na teret Izvođača otkloni nedostatke angažovanjem drugog Izvođača.

TEHNIČKI PREGLED I KONAČNI OBRAČUN

Član 13

Po završetku ugovorenih radova izvršiće se primopredaja istih od strane ovlašćenih predstavnika Izvođača i Investitora, što se konstatuje zapisnikom. Izvođač je dužan da postupi po primjedbama koje se utvrde prilikom primopredaje radova I to u roku koji odredi u dogovoru sa Investitorom. Ako Izvođač ne postupi po primjedbama iz stava 2 ovog člana u određenom roku, Investitor će sam ili preko drugog izvođača otkloniti nedostatke o trošku Izvođača. Ukoliko Investitor pusti u upotrebu objekat ili dio objekta, prije primopredaje radova, smatraće se da su radovi primljeni od strane Investitora bez primjedbi.

Član 14

Ugovorne strane će preko svojih predstavnika u roku 7 dana nakon primopredaje radova i otkljanjanja eventualnih nedostataka, izvršiti primopredaju i konačan obračun izvedenih radova.

OSTALE ODREDBE

Član 15

Izvršilac i njegovo osoblje se obavezuje da u toku važenja ovog Ugovora, ne iznose bilo kakve službene ili povjerljive informacije u vezi ovog Ugovora, poslova i aktivnosti Naričioca, bez prethodne pisane saglasnosti Naručioca.

Član 16

Izmjene i dopune Ugovora će se vršiti samo uz prethodnu saglasnost ugovornih strana što će biti regulisano Aneksom.

Član 17

Ugovor se može raskinuti pismenom izjavom koja se dostavlja drugoj ugovornoj strani, uz preciziranje uzroka za raskid Ugovora.

Član 18

Investitor može raskinuti Ugovor ako Izvođač ne izvodi radove kvalitetno, u skladu sa usvojenom ponudom ili ne izvodi radove prema utvrđenoj dinamici i dovede u pitanje izvršenje radova.

Ukoliko do raskida Ugovora dođe krivicom Izvođača, Investitor ima pravo da sve ili dio preostalih radova oduzme Izvođaču i bez saglasnosti ustupi na izvođenje drugom Izvođaču po tržišnim cijenama. Troškove uvođenja drugog izvođača u posao snosiće Izvođač.

Investitor u slučaju iz stava 1 ovog člana ima pravo da aktivira činidbenu garanciju u iznosu od 5% vrijednosti ponude, koja čini sastavni dio ugovora.

Član 19

Izvođač može raskinuti Ugovor ako Investitor ne ispunjava uredno svoje obaveze iz Ugovora, što Izvođača dovodi u nemogućnost da izvršava obaveze po Ugovoru.

Ukoliko do raskida Ugovora dođe krivicom investitora, Investitor je dužan da Izvođaču plati vrijednost izvedenih radova i da mu nadoknadi štetu koja mu je pričinjena raskidom Ugovora.

Član 20

Ukoliko dođe do raskida Ugovora i prekida radova, Investitor i Izvođač su dužni da preduzmu potrebne mjere da se izvedeni radovi zaštite od propadanja. Troškove zaštite radova snosi strana Ugovora čijom krivicom je došlo do raskida Ugovora, odnosno prekida radova.

Član 21

Ugovorne strane su saglasne da sve eventualne sporove koji nastanu u toku realizacije ovog Ugovora prvenstveno rješavaju sporazumno.

Ukoliko se nastali spor ne riješi sporazumno, spor će rješavati nadležni sud u Podgorici.

Član 22

Ovaj ugovor je sačinjen u 4 (četiri) istovjetna primjerka od kojih po 2 (dva) za svaku ugovornu stranu.

ZA INVESTITORA

DIREKTOR,

Boro Vučinić

ZA IZVOĐAČA

Za **IZVRŠNI DIREKTOR,**

Goran Pešić